

L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMÍES DE VARIES SOCIEDATS DE MALLORQUINS.

| | | |
|---|-------------|------------------------|
| A Palma, cada número..... | 0'05 | cèn. ^a pta. |
| A domicili. Es trimestre..... | 0'65 | " |
| Un any..... | 2'60 | " |
| Per dotzenes..... | 0'45 | " |
| Núm. atrassats des 2.º tom... Id. id. des 1.º tom... | 0'06 | " |
| | 0'07 | " |

SONARÁ CADA DISSAPTE COM HA SONAT FINS ARA SI TÉ VENT Á SA FLAUTA.

ADMINISTRACIÓ: CADENA DE CORT, N.º 41.

| | | |
|----------------------------|---------------|-------------|
| Fòra Palma. Dins Mallorca. | { 3 mesos.... | 0'85 |
| | { 1 any..... | 3'25 |
| Dins Espanya. | { 3 mesos.... | 1'00 |
| | { 1 any..... | 3'50 |
| A Ultramar y s'Estrangè... | { 3 mesos.... | 1'50 |
| | { 1 any..... | 5'00 |

SA RONDAYA D'ES TRES MOIXOS.

Fins fa pochs dies no havia cregut del tot que sa somera de Balaam hagués parlat en es seu temps; però lo qu'es ara heu crech, y tench motiu; perque heu de sèbre que s' altre dia vaitx pujá en es terrat de ca-méua per doná menjá à quatre coloms que tench, y vaitx sentí rall de gent amb una casta de vèus del tot desconegudes per mí. Sa curiositat me mogué à alsarmé de puntes per veure lo qu'era; y vos assegur que quant vaitx goytá demunt sa teulada des veynat, me vaitx quedá de pedra. Heu de sèbre qu'els qui conversavan eran tres moixos gròssos, y no cregueu que me refereixca à n'aquests que sòlen axecá es colso espàsses vegades; rès d'axò; eran tres vertadés moixos, un blanch, blanch com la llet; un més negre que tinta de sípia, y un altre ròitx, coló de Judes. Es blanch y es negre estaven més magres qu'arengades; si los haguessen sucat no haurían fet taca; no tenian més que sa pell y ets ossos, però es ròitx estava tan gras y redó que pareixia que l' havíen inflat per un garró amb un canonet de caña.

Vos diré poch més ó ménos sa conversació que tenian:

Ròitx.—¿Que tal, companeros? Com qu'hajau estat malalts. Digaumé com es que vos veix tan magres. ¿Que no cassau rates?

Ni fòrça pareix que tengueu per agonitarvós drets. Y en particular, tú, Blanch qu'els es més véy de tots. ¿Que no te tracta bé ton amo?

Blanch.—¿Y que vòls que tenga? Misèria en gran: talent à volè; fam que'm trèu de pollaguera; y esperanses de no menjá. Axò es lo que tench: ¿Qu'heu tròbats poch?

Nègre.—Y jò, *idem, eadem, idem*.

Ròitx.—Com! Mala casa heu topat. Deveu estat amb qualche menestraló honrat ó amb qualche mossona d'aquestes que p'és carré tot es estufera y per dins ca-séua, misèria y companya.

Blanch.—Lo qu'es jo estich amb un señó que ni per dedins ni per defòra gasta cap mica d'estufera.

Ròitx.—¡Vaja un señó de ciurell! ¿Y que no tens rates per cassá?

Blanch.—¿Rates? ¿Y d'hont menjám?

Ròitx.—¿Y es téu señó de que viu?

Blanch.—Del ayre del Cèl. Es un homó del tot tayat à la mòda antiga; honrat à carta cabal; amb carrera de lo milló; amb un cap de lo més clà y un enteniment de sant; però no vòl rès mal fet, ni vòl tampoch lo que no sia seu, ni tampoch se vòl pèdre per poch escrupulós, perque 'n tot èbra amb una delicadesa suma. No té cap amich y en té molts. Tothom el cerca... per esplotarló, y ell qu'heu coneix fuitx de tothom per no essé esplotat.

Es que més tracta sou els pòbres, perque no 'n vé cap à demanarlí conseý ó remey qu'ell totduna no's descalsi per ell; y com vén qu'es un pòbre, no li fá pagá cap doblé de sa feyna que li fa; y moltíssimes de vegades hey pòsa ses bestretes.

Per lo mateix no té rès d'estrañ que may tenga un doblé per taparsé un uy.

Ròitx.—¿Y sa societat que no fa cás d'es téu señó?

Blanch.—Sa societat no fa cás més que d'aquells que van per mitx y la saben pintá bé. Es méu señó viu massa arreconat.

Ròitx.—Es téu señó es un ase y lo que li passa li està molt bé. Lo milló que pòt fé es morirsé y anarsen al Cèl.

¿Y es téu Nègre, que també es com es d'en Blanch?

Nègre.—Nò. Es méu es un capellá; però que n'hem de fé, qu'està empeñat en no essé un capellá de mòda.

No té més qu'una lloba, una capa y un capell; perque diu qu'axí està escrit, y qu'ha d'essé, en la Sagrada Escritura.

Ròitx.—Axò no es mal. Però al manco dêu menjá bé.

Nègre.—¡Menjá! Lo qu'es aquesta Corema, no sé de que viu; perque ni fa parva, com s' altre gent, ni fá col-lació. Dina d'un poch de verdura y ja sabeu qu'à nòltros sa verdeixca may mos ha agratat.

Ròitx.—Capellá, y no tení es moix gras! com que no puga essé.

Nègre.—Ydd, ja'm véus. Jò esperava qu'al manco menjariam carn es diumenges y peix en divendres; però ni una còsa ni s' altre, per no malvesá sa panxa.

Ròitx.—Es téu capellá deu està més totsòl encara qu'es señó d'en Blanch.

Nègre.—T'equivòques. Jò veix vení per casa altres capellans com ell, que pareix que l' miran com un sant.

De vegades li duan molts de doblés; però que n'hem de fé, que per una mà li entranc y pe s' altre li surtan.

Ròitx.—¿Y amb à què los gasta?

Nègre.—Los dona à n'es pòbres.

Ròitx.—Es capellans que jò coneix que vénen per casa, no son com es téu señó. Jo t' ho assegur.

Nègre.—Ja heu crech! De tot hey ha en la viña de Deu.

Ròitx.—Ydd... sàpigues que l' mon, des capellans que vénen per casa, en fa més cas que d'es téu, perqu' es un beneyt que no entén la cosa. Axò es no sèbre contemporisá. Aquest mòdo de obrá que ténen es vòstros señós no es el milló per viure amb comoditat. S' homo ha de mirá bé ets *horizontes* à sa posta d'es sòl com es marinos; y el qui navega per aquest mon, tant si es capellá com seglar, ha d'obrà segons es *caris*; amaynat de vela ó allargá es volants.

Sí, señó; y si no convé aná amurats per estribó, virá per devant ó per *redondo*, segons es *viento y marea*; y amurá per babó à tot ceñí ó à un descuartelá, des mòdo que més convenga.

Nègre.—Tú pareix qu'has estat gat de barca.

Ròitx.—Jo he estat de tot, per axò'm véys gras. Es méu señó pensa axí com vos he dit; y tròb que pensa bé ferm; perque sense contá ses moltes pessetes que dú à la casa, heu d'entendre qu'es regalos que li fan se tòcan. ¡Oh! Si jo pogués donarvós lo qu'à mi'm sòbra sé cert qu'hey hauria per engraxarvós à vòltros y à n'es vòstros señós.

Blanch.—¿Y es téu señó qu'es des mateix coló que tú?

Ròitx.—Compañeros: Ara si que m'a-

prelau. Jo no sé que dirvós perque veix que muda de ròba segons es temps. D'hivern va fosch y d'estiu coló de pòrta-mahó; y ses primaveres dú mesclletes.

Blanch.—Y qu'está molt gras aquest senyó tèu?

Nègre.—Y que menja molt es téu senyó?

Ròitx.—Si está gras!... Còm un baril de petróleo; y menja còm un trabuch. Y quant acaba de menjá encén un puro, heu una tassa de cafè y s'entima una altre tasseteta de rom, cantant sempre aquesta cansó:

Comamos, bebamos,
Pongámonos gordos;
Y á lo que nos digan,
Hagámonos sordos.

Veys. Si es vòstros señós pensassen còm es méu, sé cert que vòltros estaríau més grassos.

Blanch.—Lo qu'es es méu, per tot lo que val Mallorca no faria lo que fà es téu. Es homo molt formal y sempre va vestit coló de cènra. ¡Ell, beure rom y cafè! se pensaria que renegava de l'antiguèa y que se tornava mal gastadó.

Nègre.—Jo també estich segú que si van a n'es méu y li diuen que vaja à cas senyó d'en Ròitx, à ferse amich des capellans que 'l visitan, dirà que no.

Ròitx.—Ydò, repeleisch, companys, qu'es vòstros señós son ben beneysts.

Nègre.—Es méu senyó, no es beneyt. Lo que té es qu'es molt rigorista en sa séua obligació perque diu qu'es séu estat heu dú.

Blanch.—Y es méu tampoch heu es; sinó que s'en vòl aná à l'altre mon amb sa conciència nèta y descarregada, perque diu qu'à cada porc li arriba su *sun martin*.

Ròitx.—Y vòltros qu'encara creys amb axò de conciències?

Blanch.—Jo, sí.

Nègre.—Y jo també. A la vall de Josafer mos veurem ses caretes.

Blanch.—Y abans també. A l' hora de la mort segons conta es méu senyó.

Aquí acabaren sa convèrsa els tres personatges y jo vaitx resoldre agafà sa ploma y ferne d'ella un sermó per L'IGNORANCIA, perqu'aprengaa d'aquests tres moixos, qu'encara que gats mos han dit quatre veritats.

UN RONDAYÉ.

UNA VENJANSA BÀRBARA.

—No'm dirás perqu'à les fosques
Traydorament has vengut
Quatre mí, pòbre figuera
Que no fas mal à ningui?

—No me dirás perque'm pegues?
Perque estrenyan els teus punys
Aquesta axa traydora
Que mirá amb bòns uys no puch?
—No me vols dí, perqu'amb fòrça
Me doblegues, me fas cruyis,
Y m'esqueixes ses entranyes?
—Qui te causa tal enuitx?
—Perqu'es estat es téu amo
Repartidó d'es Consums.

—Tornatén, bòmo, à la vila
Que ja es pròp de mitja nit
Y allà t'espera sa dòna
Y t'anoraran els téus siys.
—Vetén y espassa't sa ràbia
Ben tapadet dins es llit,
Qu'amb lo que fas me demòstres
Que tens sa sanch de botxi.
—Vetén prest. No sies ase.
No sies tan venjatiu,
Tan animal, que lo d'altri
M'ho vulgués fé pagà à mí.
—Ydò; qu'es Consums, ton amo,
No los hagués repartit.

—Y perqu'ha estat es méu amo
D'es Consums repartidó,
Jò tench de pagà sa fèsta?
Tú no tens dos dits de front.
—Digués: ¿De sa mort d'En Berga
¡Pobre de mí! ¿Jò que'n som?
¿Pagatás manco quant m'hajes
Coronada ja del tot?
—Segons sa téua justicia
Demà que tengues un bòny
Atuparás al Sant-Cristo
Que'l t'ha dat. Ja's de rahò!
—Ydò, sí. Y altre vegada
No hey haurá repartidós.

—Tòca, calla y no fastomes.
No'm pégues, gran nonigú,
Estrafolari.... Recòrda,
Si des téu cap no t'es fuyt,
Que més de dues vegades
Aqui mateix t'he dat gust
Quant te menjaves ses figues
Que penjavau d'es méus uys.
Recordatén y contesta:
—No eran dolses? No eran just
Mèl y sucre? ¡Y ara 'm pagues
Aquell bé mostrantmè enuitx.
—Tens rahò.... Però ton amo
Ha repartit es Consums.

—Y quina culpa'n té el pòbre
Gaspà, mon amo estimat,
Si à que sés aquest servici
S'obligaren els companys?
—Dona sa culpa à n'ets altres
Que séuan à lòdics més alts,
Qu'à Manacò li posaren
Un Consum massa sobrat.
—Acudeix y si los parles
Amb rahò, t'escutarán;
Y no vengues à venjarté
Perque qui no t'deu te pach.
—Axí. Si un altre vegada
El nombran no acceptarà.

—Ja acceptarà qualcun altre
Que't carregarà més fòrt;
Y no tendrà cap figuera
Ni cap tròs de terra bd.

Ja sentirás es remiułos
Y sabiás perque llavòrs
Te venjares d'els qui feren
Lo qu'era del cas y lòdel.
—No veus que lo qu'ara intentes
Es una infàmia? ¡Qu'axò
Qu'ara fas, son còdes dignes,
No d'un sauvatge, d'un porch?
—Calla, dich. (Li pega aixada
Y aquella figuera's mórt.)

PEP D' AUBENA.

UN MAL BOSSI.

(Dedicat à sa Sociedad XOQUINET.)

Fá molts d'añs que vivía pròp de caméua una fadrina veyarda d'aquelles que, còm es juèus, esperan el sant adveniment, vuy dí, es casòri.

Un dia horabaixa s'en vengué demandant à mamare perque jo l'acompañás à una casa de devòra es Puig de Sant Pere; me prometé una treseta y ixa heu crech! ben xalest y alegre me vaitx oferí à acompañá na Juana, qu'axí s'anomenava aquesta polla de coranta primaveres; fins allà ahont ella volgués.

Mos n'anam tira, tira, y quant forem devés es Born mos aturarem à cá un confitè; na Juana demaná dos ciris de mitja lliura, los aplegà amb un mocadó de daus, pagà amb sòus, y apar qu'heu vèja, n'hi refueren dos perque digueren que no los vèyan bé ses creus.

Prenguerem cap amunt p'es carré de ses Carasses, passarem per devant Santa Creu, y després de voltá carreronys y carreronets, sense veurey, tropessant aquí y llenegant assullá, mos aturarem à una escalaeta fosca; hey pujarem, tocarrem à sa pòrta primera y única, y mos obrí una véya de cara ruuada, mostatxuda, amb un turbant verney lligat p'es front, unes arrecades d'u quintà de pès à ses oreyes, un vestit de tròns y llamps, y duguent unes manetes més brutes qu'un porch; axò sí, à cada dit seria capás de durí una dotzena de tumbagues, allò semblava un mostruari de carbó guarnit d'òr y pedres de tota casta. Figura tan estranya may n'havia vista; es méus cabeys s'arrevixinaren; vaitx tremolà, axí còm tremola un bòsista quant lletgeix sa baixa des papé, vaitx mirá en torn méu, vaitx ensunyà prim y vaitx sentí una frescoreta per devés es méus calsons; semblava que tenia pò; à n'aquell moment es segú que jò devia fè sa mateixa cara que fà una persona quant li donan sa noticia qu'un deutor séu ha près aygo no sabent per ahont para.

Aquella raríssima y extravagant señora mos fè entrá à jo y à na Juana à dins una cambra, ahont hey vaitx notá, sense comprendeu, es servici d'aquell moblatge. Ses parels nües; sòls un gran

miray, una taula pintada de nègre, à demunt un cap de mort y à baix un ríbell d'aygo que me va pareixe hey nadavan un retgiment de pusses; cap més trasto, ni una mala cadira per sèure; dich mentides, hey havia una cosa que semblava una cadira, però no heu puch fé cèrt; al menys sa nostra simpàtica señora s'hi va assèure amb sa mateixa majestad d'una regina y demanà à na Juana, amb un llenguatge que ni era mallorquí ni forasté, que desiljava y que volia.

—Vench, (va dí na Juana,) perque m'han dit que vostè arregla cèrta medicina per.....

—Sí; ¿qu' es cosa de s'enamorat?

—Sí, señora; estich perduda; ell, ha nom Gòri, mèna un carretó y té un ase molt espriu, crech que m'enganya y.....

—¿Qui? ¿s'ase?

—No, señora, En Gòri. Jò l'voldría tení segú, que m'estàs subjècte; ¡vaja! que.....

—Ja l'entench, ¿que no ha duyt dos ciris per encendre à devant es miray?

—Sí, señora; jo ja'n sabia cosa, y.....

—Està molt bé, y no tendria qualche prenda d'En Gòri?

—Sí, señora, me va dú uns calsons amb tapeta perque los hi adobás.

—No serveix axò, ha d'essè ròba que li haja tocat sa pell.

—Ydò, jo li adob uns calcetins, si.....

—Bòns son: ydò, tay un tròs de calçatí, l'afich amb guyes de cap à un còr de moltó famella, pòsi tot axò à dins un'olla que no sia emprada, la tapi amb una tapadora de terra, l'enguixi bé perque s'ayre no hey entrí, y.....

—¿Y que més?

—Jo li donaré un paperet, y s'engraient qu'hey trobará dedins, heu mescli amb pasta, fassa una coca y amb bònes paraules la fassa menjá à n'En Gòri y no tenga pò! ¡Ell haurá de veni à vostè tant si vòl com si no vò!

—Però, y si li fa mal?

—Si se casa amb vostè no n'hi farà mica, ara si en vòl un'altre, que rebent.

—Si es axí....

—¿Sab que li he dit?

—Sí, señora; y me diga: jo tench pò d'una dòna que no duga En Gòri per mal camí, ¿que no porria ferme ses cartes?

—Ja heu crech, ara mateix.

Sa nostra sàbia y distingida señora tregué un joch de cartes amb més ceròl qu'un collet de Municipal, escampá ses cartes à demunt sa taula, y cada pich que'n girava una, s'amocava amb sa mánega d'es bràs, semblant amb ses xuclades que feya, una porcella qu'estigües costipada. Tot heu endevinà: y per fé veure à na Juana es seu podè infinit, va dí qu'era capás de fé compareixe amb còs present sa persona que feya anà fòrt En Gòri.

—¿Y vostè es capás de fé axò? (preguntà na Juana fent un visatge de cara més de pò que de rès.)

—Sí; però amb una condició, qu'antes ha donà s'âma à n'el Dimòni.

—¿A n'el Dimòni? ¡Jesús, Sant Antoni! no, no, no heu vuy veure. ¡Jesús! ¡Jesús! Bòno, jo frís, me diga lo que li tench de donà, fassa vía, m'esperan, fassa vía.

—Me dará un duro perqu' es vostè, altres segons qui es me donan mitj' unsa, però.....

Na Juana se tregué de dins sa butxaca una bossa verde, l'obrí, y entregá cinc pesetes à sa nostra molt pòderosissima señora amb so mateix gust que entrega un beneyt es seus doblés en canvi d'un billet de sa rifa y que li han assegurat qu'es número que prén ha de trèure.

Mos ne devallarem d'aquella santa casa y quant forem à devant Santa Creu na Juana me donà un sòu perque no digués rès de lo qu' havia vist. Jò vaitx estreña aquella moneda amb so mateix afañy qu'un cessant estreñy una credencial, prometent y jurant que no diria rès a ningú.

Varen passá uns quant dies sense haverhi rès de nou, però un horabaixa tot es carré anava alt, y segons per lo que contavan, hey havia motiu de riure. Contavan axò:

Na Juana fé una coca amb raissons p'En Gòri. En Gòri la se posá à dins sa butxaca, y anantsen cap à sa feyna, anava tira, tira, menant p'es cabestre es pòbre asset. Però vat' aquí qu'En Gòri s'acalà su devant un caramull de fems, y sa coca, per una d'aquelles fatalidats, li caygué de plè à demunt es caramull. En Gòri l'aplegá, espolsá axí com milló pogué es restos qu' havia aferrat sa coca, y mentres espolsava, es pòbre asset que devia dú més rusca qu'un mestre d'escola, alsà es cap, obrí sa boca y s'empassolá sa riquíssima y perfumada vianada d'En Gòri; no hey valgueren flastomíes, ni crits, ni garrotades; s'asset se menjá sa coca de na Juana. Però ¡pòbre asset! ell no sabia que duya à dins el còs un mal bossí!

Pòques hores després s'asset alsà ses anques, rompé ses *guardinçons*, y correns y cametes amigues se dirigí à ca na Juana; rellicant per s'escaleta, fent bots, ses oreyes drètes, sa coua enrevoltada, tocà à sa pòrta y donà el bon vespre à na Juana amb un bramul qu'axordà. Na Juana amb mal de cò, es veynats que corren à cas potecari, es Municipals que fan callá ets atlòts, ses donetes que murmuran y rieu, y en mitx d'aquest bojiòt, senten un trò qu'apar que'l mon s'ésbuch; era s'ase d'En Gòri qu' havia rebentat.

En Gòri donà un'atupada à na Juana y la deixá per à sempre, de manera que aquesta blaya va morí amb sa creu d'ets aubats, sense have pogut alcansá un marit que li compongués es cervell que'l tenia fòra d'es lloch.

F. G.

DECLARACIÓ D'AMOR.

(TRADUCCIÓ.)

A tantes fatigues
Y à tants de suspirs,
Amb que m'atormonta
L'amor dins mon pit;
No sòls una volta
Sinò trenta mil
Remey vuy pregarte;
Més de mon desitx....
Si vuy atrevirme,
No sé qu'he de di.

Les vèus ja me faltan
Y mon frenesi
Suplirlies es pensa
Amb tèndres suspirs;
Més jay! que Cupido
De mi sempre es riu,
Puis quant vuy més cégo
Los llabis obri.....
Si vuy atrevirme,
No sé qu'he de di.

Comènsta llavòres
Mon còr à sentí
D'amor tals afèctes,
Que romp en suspirs;
Jamech, plòr, y pròmpte
Procur donà crits,
Però arriba apenes
Mon únic desitx....
Si vuy atrevirme,
No sé qu'he de di.

Si tú, jove hermosa,
Voltes sentí
Mes dolses paraules,
Jò fora felis;
Si ditxós jo heu fora,
Més jay! qu'es de trist
Escriure més queixes
Y al cap y à la fi....
Si vuy atrevirme,
No subré que di.

NAU ERTSEM.

XEREMIADES.

Varem rere un etsemplá de s'acta de sa Sessió pública de s'Acadèmia de Belles Arts de Palma y agrahim aquesta atenció à n'es seu President Don Geròni Rosselló y à n'es seu Secretari Don Juan O'Neill, que tant se desvetlan perque ses escoles d'aquesta Acadèmia estigan ben concorregudes y ben servides, malament ses Corporacions interessades en repartí s'instrucció à n'es pòble no los fassan bon costat moltes vegades.

S'enseñansa industrial à Mallorca se pòt dí qu'enca no existeix y axò fa més meritòri sa des Dibuix de fabricació y d'arts que té en es seu càrrec aquella digna Acadèmia.

**

Don Miquèl Socías y Caymari, President de sa Compañía Industrial y Mercantil de Mallorca, mos ha obsequiat amb una Memoria de sa derrera Junta d'accionistes.

L' hem lletgida y trobám que va per bòn camí; y qu'aquesta Compañía està destinada à fè molt de bé en es nostre país. Encara qu'ignorants li aconseyam que segueixca per aquest camí y que procur doná à coneixe à la pagesia lo útil que li pòden essè els seus productes.

Li donám gracies de s'atenció.

**

Hem rebut també un etsemplá de sa Memòria de sa Junta General La Isleña que mos ha remès es seu President Don Lloatchim Quetglas; y en la qual se demòstra lo pròspera qu'està dita Sociedad à pesá de ses competències qu'hey ha hagut aquest any.

Que no desmay per axò, que ses competències son favorables primè à n'es públich y després à sa mateixa Sociedad p'es moviment que despèrtan. Qui vol agafà peix ha de grumeljá qualche vegada.

Los donám les gracies per s'atenció.

**

Hey ha viles dins Mallorca que permeten qu'es vecins fassan subterrànies devall es pis d'es carré, en quantre de lo que mana sa policia urbana. Un d'aquests qu'ara es fan ja va essè causa de qu'hey caygués un homo y en sortís descalabrat, sense contà que quant estarà tapat y un carro carregat en pas per demunt y s'esfondra, qualche dia hey pot havè mes desgracies.

Es carres son de tothom y ets Ajuntaments no tenen facultats per vendrè-los à ningú en perjudici des públich.

**

Un homo, amb dos anys, se casà cinch vegades.

¡Axò si qu'es anà de casá!

**

Es es cá una de ses conquistes més graus qu'ha fetes s'homo à sa Natura-lesa demunt es reyne animal. Perque essent es cá un modèle d'instint, de lleialtat y valor entre 'ls demés animals, s'homo s'ha sabut aprofitá de tan belles qualidats, y tant per sa cassa com per sa ganaderia y com à guardia faèl de sa seu casa y propiedats, dorm tranquil confiant amb sa seu vigilancia.

Ara bé; tot quant hem dit amb honor y justicia d'aquest útil animal heu corroborà de murades per enfòra, perque lo qu'es dins Ciutat no tant sòls es inútil, sinó qu'es perjudicial, però en grau superlatiu.

¿Quantes personnes heu conegudes que han mòrt d'una cayguda ocasionada per cans? ¿Quantes personnes han estat mossegades per ells? ¿Quants de cassos de

ràbia han ocasionat es mateixos? Axò à més de ses moltes molesties que causan à dins sa població. Aquí correguent; allà lladrant; no deixant dormí es veynats; aquí soyant ses vidrieres ó mostradós, ó ses senayes, benehint un fardo de bacallà, ó una pessa de ròba: à un' altre part robant es menjá que son amo no los dona, pues hey ha alguns cassadós qu'enseñan ses séues cusses à viure sobre es terreno.

Jò no sé perqu'es cans han de gosá de més llibertat qu'un honrat ciutadà espanyol. Quant un pòbre per sa seu diversió té una galineta ó un colomet ó si té sa casa petita y no té terrat y sa seu dòna estén un drapet à n'es balcó per podè mudà s'infant, ó si fà sa casa neta y espolsa un estorí defòra ó tira un poch d'aygo à n'es carré, al instant li fan amenasses d'una multa, y es cans han d'està amb so seu dret per fè qualsevol porqueria ó indecència à la vista de tot es públich y al mitx del mateix Born. En bé de s'humanitat desitjam que se pòs remey à n'ets abusos y perjodisic qu'ocasionan es cans, sense rabò ni motiu.

— Benhaja es temps de Don Andreu!

COVERBOS.

Un Vicari d'un llogueret feya es sermó des quart diumenge de Corèma, que ja sabeu qu'es s'Evangèli des cinch pans y dos peixos; y veys aquí que s'equivocà dient que l' Bon-Jesús amb cinch mil pans y dos mil peixos, va assassi cinch homos.

Un subgècte que l' escoltava volguent fè de *petits-curris*, digué:

— Jo també hey aniria.

Es Vicari caygué à veure que s'havia equivocat, y digué:

— Deya malament. Amb cinch pans y dos peixos, mantengué y assassi cinch mil personnes.

Després girantsè à n'aquell estornell, li va dí:

— ¡Y are qu'hey vás?

Un capitá de barco, estant à una ciutat d'Andalucía, comanà à n'es cuyné que li dugués un cervell de xat.

Passaren un parey de dies y encara no n'hi havia duyt cap.

— No't vaitx di jo, (li digué es capitá) que me duguesses un cervell?

— No'n vènen per aquí, (li digué es cuyné.)

— ¡No'n venen! ¡Y que demanes?

— ¡Que tench de demanà! si ténen entendimiento de xoto.

Es capitá fent sa mitja, li digué:

— Has de demanà seso.

— ¡Ves quiun una! en tot el mon y Mallorca li diuen cervell, iy à n'aquesta terra li han de dí seso!

PORROS-FUYES.

SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—Un cá gròs y un cá petit son dos cans.

SEMLANSES.—1. En que no cantan.

2. En que va caure.

3. En que la trempan.

4. En qu'hey ha firmes.


Fa-F.

CAVILACIÓ.—Genovard.

FUGA.....—A mala nit nolladre na Verdala.

ENDEVINAYA.—Sa terra.

GEROGLIFICH.



SEMLANSES.

1. ¿En que s'assembla una pessa falsa à un còrn?

2. ¿Y un'atlète que no haja fèt 14 anys à sa llengo?

3. ¿Y una tenda de campània à sa casa de la Mare de Déu de Gracia de Llummarjó?

4. ¿Y un cá que té ràbia à un bò?

P. A. C.—***

LOGOGRIFICH.

1 2 3 4 5 6 Una vila.

4 2 6 1 Una festa.

1 2 3 4 Lo qu'troban sortint de Palma.

1 2 4 Lo qu'tenen ses personnes.

1 5 Una part d'es còs.

1 Un número romà.

UN BUÑOL FRANCÉS.

XARADA.

Sa primera la compondrà

Un animal corredò:

Dins es Teatro un tenò

Sa segona sòl cantà;

¡Sa tercera que serà?

No té tacto ni colò;

El tot un animaló

Que molts en sòl espantà.

MESTRE GRINOS.

CAVILACIÓ.

MA GROSSA

Compòndre amb aquestes lletres un llinatge.

EN PEPE.

FUGA DE CONSONANTS.

.E...E. .E .O.. .I .I.A .I .O..
BIBL.

ENDEVINAYA.

Amb quatre canes camin

y per tot solch trescà;

En s'estiu cerch es menjá;

Dins un forat m'encamin

Per s'hivern porè passà.

S. DUYATALAC.

Ses solucions dissapte qui vé si som vius.)

10 MARS DE 1888

Estampa d'En Pere J. Gelabert.